

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z

**O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O
SARADNJI U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU
VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE**

Prolašavam **Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije**, koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 8. oktobra 2013. godine.

Broj: 01-1640/2
Podgorica, 11.10.2013.

PREDSJEDNIK CRNE GORE
Filip Vujanović

The image shows the official seal of the President of Montenegro, which is circular and contains the text "ПРЕДСЈЕДНИК ЦРНЕ ГОРЕ" and "ПОДГОРИЦА" in Cyrillic, along with a coat of arms. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Na osnovu člana 82 stav 1 tač. 2 i 17 Ustava Crne Gore i Amandmana IV stav 1 na Ustav Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na prvoj sednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2013. godini, dana 8. oktobra 2013. godine, donijela je

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Član 1

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti vazdušnog saobraćaja između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije, potpisan u Beogradu, 3. februara 2012. godine, u originalu na crnogorskom i srpskom jeziku.

Član 2

Tekst Sporazuma iz člana 1 ovog zakona, u originalu na crnogorskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNJI U OBLASTI VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA IZMEĐU VLADE CRNE GORE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Budući da su Crna Gora i Republika Srbija članice međunarodnih vazduhoplovnih organizacija: Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva – ICAO, Evropske konferencije civilnog vazduhoplovstva – ECAC, Evropske organizacije za sigurnost vazdušne plovidbe – EUROCONTROL i time preuzele obaveze i na polju regionalne saradnje, unapređenja i razvoja civilnog vazduhoplovstva;

Polazeći od toga da će navedena saradnja biti zasnovana na poštovanju nacionalnih zakona i propisa, normi i principa međunarodnog prava, uzimajući u obzir svoje međunarodne obaveze, naročito obaveze preuzete ratifikacijom Multilateralnog sporazuma između Evropske zajednice i njenih država članica, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Republike Island, Crne Gore, Kraljevine Norveške, Rumunije, Republike Srbije i Misije privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu (u skladu sa Rezolucijom Savjeta Bezbednosti UN 1244 od 10. juna 1999. godine) o uspostavljanju Zajedničkog evropskog vazduhoplovnog područja (ECAA sporazum) i koordinaciji civilnih vazduhoplovnih vlasti u vršenju regulatornih i nadzornih funkcija;

U želji da unaprijede saradnju, strane će jedna drugoj pružati podršku u vidu: informisanja o određenim pitanjima, iznalaženju obostranih olakšica, formiranju zajedničkih tijela, komisija i radnih grupa, razvoja saradnje između vazduhoplovnih subjekata, uključujući obuku i stručno usavršavanje radi realizacije zajedničkih projekata,

Vlada Crne Gore i Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu „Strane“);
Dogovorile su se o sljedećem:

Član 1

Strane će preko nadležnih ministarstava, u cilju obostrano korisne saradnje dvije države u oblasti vazdušnog saobraćaja, sigurnosti i bezbjednosti u vazduhoplovstvu, pružanju vazduhoplovnih usluga, kao i razmjene progresivnih tehnologija i iskustava u navedenim oblastima, obezbijediti okvir za razvoj vazdušnog saobraćaja, sigurno i bezbjedno odvijanje vazdušnog saobraćaja kao bitan preduslov pune integracije u evropske vazduhoplovne strukture, sprovođenje evropske regulative o „otvorenom nebu“

(Single European Sky - SES regulative), sprovođenje inicijative o funkcionalnim blokovima vazdušnih prostora (Functional Airspace Block - FAB) i intenzivnu saradnju svih vazduhoplovnih subjekata.

Član 2

Strane će obezbijediti uslove da ministarstva nadležna za poslove odbrane i saobraćaja međusobno zaključe odgovarajuće akte kojima će se stvoriti i obezbijediti uslovi za realizaciju koncepta fleksibilne upotrebe pripadajućih vazdušnih prostora (Flexible Use of Airspace – FUA koncept).

Član 3

Strane će stvarati uslove za potpisivanje odgovarajućih tehničkih sporazuma vazduhoplovnih vlasti država, čime će omogućiti Agenciji za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore (u daljem tekstu: ACV) i Direktoratu civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: DCV) unapređenje postojeće saradnje iz domena svojih nadležnosti.

ACV i DCV će posebnim ugovorima detaljnije regulisati međusobnu saradnju.

Član 4

Strane će uputiti ACV i DCV da sačine procjenu potrebe i mogućnosti za formiranje zajedničkog nadzornog tijela nad pružaocem usluga u vazdušnoj plovitbi.

Nakon izvršene procjene iz stava 1 ovog člana, ukoliko se utvrdi opravdanost formiranja zajedničkog nadzornog tijela, ACV i DCV će potpisati odgovarajući sporazum.

Član 5

Strane će, podržavajući inicijativu za formiranje budućeg funkcionalnog bloka vazdušnog prostora, uputiti ACV, DCV i zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovitbi, na potpisivanje Memoranduma o razumijevanju o inicijativi za formiranje budućeg FAB-a.

Član 6

Vazduhoplovni subjekti iz člana 5 ovog Sporazuma će na osnovu Memoranduma o razumijevanju o inicijativi za formiranje budućeg FAB-a, sačiniti optimalno rješenje budućeg FAB-a kroz sagledavanje opcija: formiranja dvočlanog FAB-a, pristupanja drugih država ovoj inicijativi ili priključenje ove inicijative postojećim.

Nadležna ministarstva Strana će, nakon sagledavanja optimalnog rješenja, predložiti svojim vladama Sporazum o FAB-u.

Član 7

Strane će, uzimajući u obzir činjenicu postojanja zajedničkog pružaoca usluga u vazdušnoj plovitbi, pristupiti zaključivanju ugovora kojim se obezbeđuje kontinuitet pružanja vazduhoplovnih usluga od strane zajedničkog pružaoca.

Član 8

Strane će obezbijediti uslove za intenzivniju saradnju operatora aerodroma i nacionalnih vazdušnih prevoznika, što bi doprinijelo povećanju obima usluga i broja prevezenih putnika, a sa ciljem postizanja najpovoljnijih uslova putovanja za državljane Crne Gore i Srbije.

Član 9

Strane će odnose u oblasti obavljanja redovnog vazdušnog saobraćaja regulisati na osnovu Memoranduma o razumijevanju u skladu sa ECAA sporazumom.

Član 10

Ukoliko jedna od strana želi da otkrije povjerljivu informaciju koja isključivo proističe iz saradnje u okviru ovog Sporazuma neophodna je pisana saglasnost druge strane.

Član 11

Sporovi koji mogu nastati tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma riješiće se pregovorima i konsultacijama između Strana.

Član 12

Ako jedna od Strana smatra da je potrebno izmijeniti bilo koju odredbu ovog Sporazuma, ona može da zahtijeva konsultacije sa drugom Stranom u vezi sa predloženim izmjenama. Konsultacije započinju u roku od šezdeset (60) dana od dana prijema pismenog zahtjeva, osim ako se nadležni organi za vazdušni saobraćaj Strana ne dogovore o produžetku tog roka. Svaka tako dogovorena izmjena stupa na snagu kada Strane obavijeste jedna drugu, razmjenom diplomatskih nota, da su ih potvrdile u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 13

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom prijema posljednje note kojom jedna Strana obavještava drugu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom.

Ovaj Sporazum važi dok ga ne otkaže jedna od Strana diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obavještenja o tome drugoj Strani, u kom slučaju Sporazum prestaje da važi po isteku dvanaest (12) mjeseci od dana prijema note o otkazivanju.

Sačinjeno u Beogradu, dana 03.02. 2012. godine, u dva originalna primjerka na crnogorskom i srpskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

ZA VLADU CRNE GORE

dr Andrija Lomapar s.r.
Ministar saobraćaja i pomorstva

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE

Milutin Mrkonjić s.r.
Ministar saobraćaja

Član 3

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore -Međunarodni ugovori“.

Broj 24-9/13-8/4
EPA 265 XXV
Podgorica, 8.oktobra 2013. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

P R E D Š E D N I K

Ranko Krivokapić